t19_matrix_7 (TMRtu4RBD7cjUs22xujsQBqciT5BNd8qL7R)

October 27, 2020

Let $v7\_ordinal1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v6\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v13\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v33\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_group\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v2\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v3\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_rlvect\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v5\_vectsp\_1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l6\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1\_matrix\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $k5\_matrix\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $l1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1\_xboole\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l5\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1\_algstr\_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\forall X0.((\neg v2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_struct\_0\ X0)) \Rightarrow (\neg v1\_xboole\_0\ (u1\_struct\_0\ X0)) \tag{1}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l6\_algstr\_0\ X0) \Rightarrow ((l2\_algstr\_0\ X0) \wedge (l5\_algstr\_0\ X0)) \tag{2}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_struct\_0\ X0) \Rightarrow (l1\_struct\_0\ X0) \tag{3}$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_algstr\_0\ X0) \Rightarrow ((l2\_struct\_0\ X0) \wedge (l1\_algstr\_0\ X0)) \tag{4}$$

Assume the following.

$$\forall X0.\forall X1.\forall X2.((v7\_ordinal1\ X0) \wedge ((\neg v1\_xboole\_0\ X1) \wedge (m1\_matrix\_1\ X2\ X1\ X0\ X0))) \Rightarrow (m1\_matrix\_1\ (k5\_matrix\_1\ X0\ X1\ X2)\ X1\ X0\ X0) \tag{5}$$

Theorem 1

$$\forall X0.(v7\_ordinal1\ X0)\Rightarrow(\forall X1.((\neg v2\_struct\_0\ X1)\wedge((\neg v6\_struct\_0\ X1)\wedge((v13\_algstr\_0\ X1)\wedge((v33\_algstr\_0\ X1)\wedge((v3\_group\_1\ X1)\wedge((v5\_group\_1\ X1)\wedge((v2\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v3\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v4\_rlvect\_1\ X1)\wedge((v4\_vectsp\_1\ X1)\wedge((v5\_vectsp\_1\ X1)\wedge(l6\_algstr\_0\ X1))))))))))\Rightarrow(\forall X2.(m1\_matrix\_1\ X2\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X0\ X0)\Rightarrow(m1\_matrix\_1\ (k5\_matrix\_1\ X0\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X2)\ (u1\_struct\_0\ X1)\ X0\ X0)))$$